Fax Cover Sheet

From: Virginia Lee

P. O. Box 17707 Bohan, Mathers & Associates, LLC 75 Market Street

Portland, Maine 04112-8707

October 1, 2003

Date:

Examiner Tran A GAU 3637

Ö

E-mail:

pmathers@bohantaw.com 207-773-4585 207-773-3132

Tel∷

703-872-9326

Application No.: 09/928,717
Response to Office Action mailed March 25,2003

Re

No. of page(s) including this cover sheet: 44

Remarks: Included in this fransmittal are: Reply to Response (23 sheets)
Diawings (3 sheets)
Exhibite "A", "B", and "C"
Copy of IDS plus 14 ched references
Copy of Check No. 8109
Copy of Return Postcard of July 24, 2003
Express Mail receipt of July 24, 2003
Express Mail Delivery Confirmation Sheet Transmittal Form of October 1, 2003
Communication of October 1, 2003
Transmittal Form of July 24, 2003 etition for Extension of Time ee Transmittal Sheet of July 24, 2003

CERTIFICATE OF TRANSMISSION

hereby certify that this correspondence is being facelinite transmitted to the Patent and Trademark Office, Group Art Unit 3637, Fax No. (703) 872-8626, on October 1, 2003.

Virginia Lee

The information contained in this facsimile (ransmission is privileged and confidential and is intended only for the use of the individual or entity named above. If you, the reader of its transmission, are not the indended recipient, you are hereby notified that any retenden, dissemination, distribution, or copying of the transmission is strictly probabled. If you have received this (tansmission in error, please notify us immediately by telephone and return the transmission to us at the above address via the U.

Received from < 207 773 4585 > at 10/1/03 3:19:32 PM [Eastern Daylight Time]

6321

CENTRAL FAX CENTER RECEIVED

Resend_Reply.wpd PMM / docket 00-106 October 1, 2003 (3:07pm)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application No.:

Inventor: Filing Date:

09/928,717

Richard Fischbeck 08/09/2001

3637 Geodesic Structure

Attorney Docket No.: 00-106 Tran A, Phi Dieu N

Examiner

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

ᅙ

Dear Sir.

Communication regarding Previously Mailed Roply to Office Action

documenting that the reply was in fact mailed on July 24, 2003 response, the Express Mail receipt and Shipment Confirmation, and a copy of the return Postcard received or processed at the Patent Office. Included in the transmission of today is a copy of the A reply to an office action on the above-cited patent application, with mailing date March 25, 2003, was filed via Express Mail on July 24, 2003. It appears that this reply has not been duly

Applicant requests that the reply be deemed as filed on July 24, 2003 and further requests that the undersigned be informed immediately if this request cannot be honored.

Respectfully submitted

Virginia Lee

Date: October 1, 2003

Law Clerk

Bohan, Mathers & Associates, LLC 75 Market Street P. O. Box 17707 Portsand, ME 04112-8707 (207) 773-3132

Reply of 07/24/2003 (40 sheets)
Copy of Check No. 6109
Copy of Return Postcard of July 24, 2003
Copy of Express Mail receipt

Express Mail Delivery Confirmation

Received from < 207 773 4585 > at 10/1/03 3:19:32 PM [Eastern Daylight Time]

Mailed EXPRESS POST OFFICE TO ADDRESSEE Label No. Ev 334207095 US, on July 24, 2003.

Typed or printed name	Thereby certfy that this correspo		Data	Signature	or Individual name		Response to Masing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Response to Missing Parts Incomplete Application	Document(s)	Information Disclosure Statement	-	Extension of Time Request	Affidavits/declaration(s)	After Final	Amenument / Raply	Y Fee Attached	Fee Transcribed Form		Total Number of P		(he has used that all a		TRA		Under the Paperwork Raducibn
	Thereby certly that this correspondence is being discoglised with the United States Postal Stacker with Stifficient postage as that dissimal in an envelope authorsed to: Commissioner for Paints Thesispond, DO 2023 on the date:	CERTIFICATE OF MAILING	July 24, 2003	totain h. Mathes	BOHAN, MATHERS & ASSOCIATES,	SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT	ing Parts	X ST	Remarks	Statusment CD, Number of CD(8)		Address Tominel Dischiner		Politica to Competition	Libership related Papers	Drawing(s) 3 sheets	Assignment Papers (for en Application)	ENCLOSURES (ahea	Total Number of Peges in This Bubmission Altomery Docked Number	Examiner Name	(to be used for all correspondence effor bittel filling) Group Art Unit	First Named Inventor	RANSMITTAL Filing Date	Application Number	13.8 Palest and Trademant Reduction Act of 1985, so pursons are required to respond to a collection of information subsets & deplays a will DMB control number.
	doe with sufficient poelage as first class			NS	DCIATES, LLC	AGENT					Exhibits A, B, c	Other Enchosure(s) (pleases identity below):	Slatus Letter	Proprietary information	Appeal Communication to Group [Appeal roots, Suiz, Buyly Beep	Appeal Communication to Board of Appeals and interferences	After Allowence Convitunities on to Group	(check all that apply)	ber 00-106	Phi Dieu Tran A	3637	Richard Fischbeck	08/09/2001	09/928,717	melbn uskis K displays a wild ONB control o

Received from < 207 773 4585 > at 10/1/03 3:19:32 PM [Eastern Daylight Time]

RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

				ľ				
W	50/45/L ma			^	2	tatuera M. Mathies	_	S&naiw#
-3132	Tabatanoo 207-773-3132	44,906	a a	Reporterion No.	R 70	Patricia M. Mathers .	L	Marine (PriceTipe)
	Complete (Flapobach)						ř	SUBMITTED BY
55.00	SUBTOTAL (3) (3)	*Reduced by Basic Filing Rea Peld	Basic File	cad by I	ġ	"Or number previously pold, if greeter, For Rebruss, see above	/praviously	Ar avmbo
			ĕ. -	Other (se (spacify)	3	SUBTOTAL (2) (\$)	60	
	Request for expedited enemination of a death and lization					and over original patient	-	_
	Request for Continued Examination (RCE)		279 ZTO	8	ä		210 9	ਰ ਛ
	For each additional invention to be earning for CFR 6 1.123150		249 370	8	Ē			
	Filing a sidmitulen after finel rejection (37 CFR § 1-128(a))		246 370	8	ā	2 Independent dates in pagess of 3 10 Nauthala dependent chaim, if not part	2	2 E
	Property (fines number of simpordes)	Recording sections property (finise	581		2		3	8
	Bubmission of Information Disabsem Sint		-		ğ	es Pas Dansdellen	Final Pa	Fan Fea Fan Pag Code (3) Code (3)
	Processing has under 37 DFR 1.17(q)	-	_	_	ij			
	Commissioner	Pellions to the Commissioner	13 13 13 13	8 8	ž i	[Į	Metiple Dependent
	*	Phot base he			Ė	×		Indispendent
	(or retarue)	Utility leads the (or relative)				Extra Claima Balow Fao Paid]	7
	Petition is revive - unistendional	_			ž	2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	CLAUM FI	EXTRA
	Pellion to review - provide bits		240 65	_	ī	SUBTOTAL(1) {(\$)		
	Request for oral hearing		221 140	5 28	£ 3	-	- 80	180
	Fitting a brief in support of an appear	_	_	_	ğ			
	Ξ.		219 150	ş	#		207 255	107 550
	Extension for reply within 18th month		220 880	.986 0	128	_	206 165	
	Extension for mply within fount month	_			118		201 370	101 740
	Extension or reply within third mouth		217 440	8 8	3 2	fee Otocolgian	700	Fee Fee Fee Fee
30.00	Extension for raphy within that month			₹ ₹	ā	EE	FING F	1. BASIC FILING FEE
	Requesting publication of S/R after Examiner action		OPPL COL	1,849	118	FEE CALCULATION	řΕ	
	Connius action					 by make a nucleus cacoe, assembly for indiring the other above kindired deposit account. 	kterified da	the above
	Par lling a request for as perte merewherlan Requestion arthresism of SIR orior in		12 22	8 8	2 5	Charge any additional field buying the pendancy of this applicable	ty additional	Calego
	pecilosibn		188	1	. i	bd before Check any overpayments.	Charge Reals) indeeded before	
	COPY PART					Certmissipaer is authorized to: (tokets ad that apply)	Sibaeria a	e Certinia
	th curwishment They have on				ŝ	Bohan, Mathers & Associates	_	Account
	Surchinge - Info files the prosts			÷	ā á	/ ICINC	T	Kumber
Fac Paid	Pee Description		7	7	3	501513		Dapasii
		Ally ES	S. ADDITIONAL FEES		<u> </u>	Cost Code: Coller Chors	Comet and	
	THE WALLED LANDING	T BE WILLY				(1444)]]
	TATION A	DE CALCE			ᅦ	METHOD OF PAYMENT (chack so that sould	HOD OF	MET
	901-00	SER NO.	Altomey Docket No	È	_	TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 55.00	MOUNT	TOTAL
	3637	*	Group Avi Linit	S		Company data statistically sales. See 37 CFR 1.27	BEEST NII	1
	Phi Dien Tran A	E P	Examinar Name	g		and and a later of the same of	1	
*	Richard Fuschbeck	First Named Inventor	Named	FIR			.	
	08/09/2001		Filing Date	ş		for EV 2002	_	
	09/928/717	Yunnber	Application Number	è	į			
							_ [-

Received from < 207 773 4585 > at 10/1/03 3:19:32 PM [Eastern Daylight Time]